

S L U Ž B E N E N O V I N E
KANTONA SARAJEVO

Broj 5 – Strana 14

Četvrtak, 1. februara 2018.

Smjer Industrijsko inžinerstvo i menadžment							
		3	Bakalaureat/Bachelor inžinjer mašinstva, smjer Industrijsko inžinerstvo i menadžment	2	Magistar mašinstva-diplomirani inžinjer mašinstva, smjer Industrijsko inžinerstvo i menadžment		
Smjer Mašinske konstrukcije							
		3	Bakalaureat/Bachelor inžinjer mašinstva, smjer Mašinske konstrukcije	2	Magistar mašinstva-diplomirani inžinjer mašinstva, smjer Mašinske konstrukcije		
Smjer Tehnologije drveta							
		3	Bakalaureat/Bachelor inžinjer mašinstva, smjer Tehnologije drveta	2	Magistar mašinstva-diplomirani inžinjer mašinstva, smjer Tehnologije drveta		
Smjer Motori i vozila							
		3	Bakalaureat/Bachelor inžinjer mašinstva, smjer Motori i vozila	2	Magistar mašinstva-diplomirani inžinjer mašinstva, smjer Motori i vozila		

II

Ovaj spisak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 11-02-38-34338-1/17

22. novembra 2017. godine
Sarajevo

Ministar

Prof. dr. Elvir Kazazović, s. r.

Na osnovu člana 66. Zakona o organizaciji uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05) i člana 62. stav (5) Zakona o srednjem obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 23/17), ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo donosi

PRAVILNIK

O IZVOĐENJU FERIJALNE PRAKSE

I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

(Predmet pravilnika)

- (1) Ovim pravilnikom se propisuju uslovi, način organizacije i način praćenja ferijalne prakse za učenike srednjih škola za stručno obrazovanje i obuku (u daljem tekstu: škola).
- (2) Ovim pravilnikom se definišu prava i obaveze učenika, privrednih subjekata i škole.

Član 2.

(Definicije pojmove)

- (1) Ferijalna praksa je angažman učenika sa punim ili djelimičnim radnim vremenom, dugoročnog ili kratkoročnog karaktera, sa definisanim novčanom naknadom ili bez novčane naknade i određena uputama koordinatora.
- (2) Privredni subjekti (u daljem tekstu: privredni subjekt) su privredna društva, ustanove, samostalni privrednici koji imaju odgovarajuću opremu, tehničko-tehnološka sredstva i druge odgovarajuće uslove u skladu sa nastavnim programom za određena zanimanja, a u kojima će se izvoditi ferijalna praksa pod nadzorom škole.
- (3) Koordinator je profesor/nastavnik (u daljem tekstu: koordinator), određen od strane direktora škole, a na prijedlog stručnog aktiva nastavnika, zadužen za praćenje realizacije ferijalne prakse učenika.
- (4) Koordinator privrednog subjekta (u daljem tekstu: koordinator PS) određen je ispred privrednog subjekta za praćenje aktivnosti učenika tokom realizacije ferijalne prakse.

Član 3.

(Ciljevi organizovanja ferijalne prakse)

Osnovni ciljevi organizovanja ferijalne prakse su:

- a) razvijanje praktičnih vještina i kompetencija interakcijom teorijskog znanja i iskustva stečenog realizacijom ferijalne prakse,
- b) osposobljavanje za rad na odgovarajućoj opremi i tehničko-tehnološkim sredstvima u ovisnosti od vrste zanimanja,
- c) praćenje tehničko-tehnoloških promjena unutar struke,
- d) ostvarivanje radnih zadataka iz programa obrazovanja koji se ne mogu realizirati u školskim radionicama ili laboratorijima, koji su vezani za određenu sezonu, otvoreni prostor ili za posebna postrojenja, odnosno opremu.

II - ORGANIZACIJA FERIJALNE PRAKSE

Član 4.

(Organizacija i trajanje ferijalne prakse)

- (1) Ferijalnu praksu ne treba da obave svi učenici tokom obrazovanja za određena zanimanja.
- (2) Organizacija, program, vrijeme i trajanje ferijalne prakse se utvrđuje godišnjim planom i programom škole.
- (3) Ferijalna praksa može da se ostvaruje u saradnji sa privrednim subjektima.
- (4) U ovisnosti od programa, koji je neophodno realizovati, ferijalna praksa može da se ostvaruje i u saradnji sa naučnim institutima, zavodima, fakultetima, kao i na školskom imanju.
- (5) Ferijalna praksa za učenike od II do IV razreda organizuje se tokom zimskog ili ljetnog raspusta.
- (6) Trajanje ferijalne prakse za učenike različitih godina obrazovanja treba da bude:
 - a) učenici II godine obrazovanja - minimalno deset radnih dana (80 radnih sati);
 - b) učenici III i IV godine obrazovanja - minimalno petnaest radnih dana (120 radnih sati).
- (7) Tokom jedne školske godine učenik treba da obavlja ferijalnu praksu u privrednom subjektu, sa kojim je škola potpisala ugovor.

Član 5.

(Organizacija ferijalne prakse za učenike sa poteškoćama)

- (1) Učenici sa poteškoćama u razvoju mogu realizirati ferijalnu praksu na zahtjev roditelja koji je obavezan obezbijediti ličnog asistenta.
- (2) Radni zadaci tokom ferijalne prakse za učenike sa poteškoćama treba da budu prilagođeni mogućnostima i sposobnostima učenika.

Član 6.

(Primjena iskustava stečenih na ferijalnoj praksi u izradi maturskog/završnog ispita)

- (1) Moguću temu za maturalski/završni ispit učenik može birati iz oblasti predmeta ili grupe srodnih predmeta u okviru koje je ra-

S L U Ž B E N E N O V I N E
KANTONA SARAJEVO

Četvrtak, 1. februara 2018.

Broj 5 – Strana 15

dio na ferijalnoj praksi i stekao odredena znanja, vještine i kompetencije.

- (2) Iskustva, znanja i vještine stečene na ferijalnoj praksi učenici mogu primijeniti pri izradi maturskog/završnog ispita.

III - PRAVA I OBAVEZE UČENIKA, PRIVREDNIH SUBJEKATA I ŠKOLE

Član 7.

(Prava i dužnosti učenika)

- (1) Učenik ima pravo dati prijedlog u kojem privrednom subjektu će obavljati ferijalnu praksu.
(2) Roditelj učenika može raskinuti ugovor sa privrednim subjektom, posredstvom škole, ukoliko privredni subjekt ne ispunjava ugovorene obaveze ili postoji opravdane okolnosti (bolest) koje onemogućavaju ili otežavaju sposobnost učenika da obavlja zadatke tokom ferijalne prakse.
(3) Učenik ima obavezu da redovno pohada ferijalnu praksu i ispunjava obaveze koje proizilaze iz ugovora.
(4) Učenik treba postupati shodno uputama koordinatora PS i koordinatora za ferijalnu praksu, te čuvati imovinu i poslovne tajne.
(5) Učenik ima obavezu da postupa u skladu sa propisima o sigurnosti na radu.
(6) Učenik redovno vodi Dnevnik rada (OFP1) tokom trajanja ferijalne prakse, na obrascu koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Član 8.

(Obaveze privrednih subjekata)

Privredni subjekti su obavezni:

- a) osigurati i provoditi propisane mjere zaštite na radu,
b) osigurati učeniku potrebne uslove za realizaciju ciljeva ovog pravilnika u skladu sa članom 3. ovog pravilnika,
c) odrediti koordinatora PS, u skladu sa članom 2. stav (4) ovog pravilnika za praćenje aktivnosti učenika i vođenje dokumentacije pohadanja ferijalne prakse učenik,
d) omogućiti koordinatoru u skladu sa članom 2. stav (3) ovog pravilnika da uvidom u propisanu dokumentaciju prati realizaciju i kvalitet realizacije ferijalne prakse,
e) ispunjavati druge ugovorom dogovorene obaveze.

Član 9.

(Obaveze i prava škole)

- (1) Ugovor (OBFP3), koji škola zaključuje sa privrednim subjektom uz saglasnost roditelja/staratelja treba da obuhvati organizaciju, program, vrijeme i trajanje ferijalne prakse kao i druge pojedinosti važne za realizaciju kvalitetne ferijalne prakse.
(2) Škola je u obavezi da odredi koordinatora iz škole za praćenje realizacije ferijalne prakse.
(3) Određivanje koordinatora vrši direktor škole, a na osnovu prijedloga stručnih aktiva nastavnika.
(4) Škola može raskinuti ugovor sa privrednim subjektom ukoliko isti ne ispunjava ugovorene obaveze.

Član 10.

(Sadržaj ugovora)

- (1) Prava i obaveze učenika i potpisnika ugovora u provedbi ferijalne prakse se utvrđuju ugovorom, a koji zaključuje škola, privredni subjekt i roditelj.
(2) Ugovorom se definisu bliži uslovi izvođenja ferijalne prakse.
(3) Ugovorom treba da se definise visina novčane naknade, koju učenik može dobiti ovisno o provedenom vremenu i obavljenom poslu na ferijalnoj praksi, a koju isplaćuje privredni subjekt.
(4) Obzirom da novčana naknada nije obaveza privrednom subjektu ugovor treba da sadrži i izostanak novčane naknade za učenika.
(5) Ugovorom treba da se definise i način isplate učenika za obavljeni posao tokom ferijalne prakse.
(6) Ugovor iz st. (1) i (2) ovog člana obavezno treba da sadrži odredbe kojima se potpisnici obavezuju poštovati mjeru sigurnosti pri radu.

Član 11.

(Prava privrednih subjekata i potpisivanje ugovora)

- (1) Za sve poteškoće tokom realizacije ferijalne prakse privredni subjekt i potpisnici ugovora treba da se obrate drugoj ugovorenoj strani (u daljem tekstu: škola).
(2) Privredni subjekt, potpisnik ugovora može raskinuti ugovor sa školom u sljedećim slučajevima:
a) ako je ugovor bio zaključen na osnovu lažnih dokumenata;
b) ako učenik bez opravdanih razloga učestalo izostaje sa ferijalne prakse;
c) ako se učeniku promijenilo zdravstveno stanje, te prema mišljenju ljekara nije u mogućnosti nastaviti proces obavljanja ferijalne prakse;
d) ako učenik krši dužnosti odredene ovim pravilnikom i ugovorom;
e) ako učeniku iz bilo kojeg razloga prestaje status redovnog učenika.
(3) Privredni subjekt i potpisnik ugovora svoju odluku o raskidanju ugovora mora obratiti školi u pismenoj formi.

Član 12.

(Dužnosti koordinatora nastavnika za ferijalnu praksu)

- (1) Koordinator na početku realizacije ferijalne prakse treba da utvrdi da li postoje uslovi za sigurnost učenika tokom obavljanja ferijalne prakse, kao i zaštita na radu za učenike.
(2) Koordinator je obavezan da prati realizaciju ferijalne prakse, rješava tekuće probleme pri realizaciji i o tome informiše direktora škole.
(3) Koordinator prati rad učenika i daje upute za obavljanje ferijalne prakse.
(4) Koordinator organizira sastanke zainteresovanih strana, tokom trajanja ferijalne prakse, a na zahtjev učenika ili koordinatora PS, s ciljem otklanjanja eventualnih dilema i smetnji.
(5) Koordinator obavlja administrativne poslove vezane za ocjenjivanje i čuvanje ugovora i obrazaca.

IV - VREDNOVANJE UČENIKA

Član 13.

(Vrednovanje i ocjenjivanje postignuća učenika)

- (1) Pri vrednovanju postignuća učenika na ferijalnoj praksi u razmatranje treba uzeti sljedeće: redovno prisustvo, kvalitetu ferijalne prakse, težinu oblasti, širinu oblasti, urednost dnevnika rada, preglednost, sadržaj i tehniku pisanja, stil pisanja i gramatičke greške, integraciju znanja i vještina.
(2) Vrednovanje postignuća učenika vrši se opisno od strane koordinatora i koordinatora PS u dnevniku rada učenika.
(3) Kod učenika sa poteškoćama treba vrednovati njegov odnos prema radu, kao i praćenje napretka u obavljanju postavljenih zadataka.

Član 14.

(Dnevnik rada učenika)

- (1) Dnevnik rada (OFP1) o realizaciji i aktivnostima tokom ferijalne prakse treba da se vodi u svesci A 4 formata.
(2) Vođenje dnevnika rada treba da podrazumijeva opis svakodnevnih aktivnosti, odnosno kratak opis i namjenu sredstava, materijala (sirovina), odredene proračune, sheme i opis tehnološkog procesa proizvodnje (izrade i načina obrade), uslove proizvodnje, tehničke crteže i skice, ekomske kalkulacije.

V - DOKUMENTACIJA I EVIDENCIJA

Član 15.

(Obrasci za realizaciju ferijalne prakse)

- (1) Obrasci za realizaciju ferijalne prakse su sastavni dio ovog pravilnika.
(2) Obrasci podrazumjevaju:
a) OB FP1 Dnevnik rada,
b) OB FP2 Upit,
c) OB FP3 Ugovor,
d) OB FP4 Potvrda škole,
e) OB FP5 Potvrda privrednog subjekta.

Član 16.
(Čuvanje evidencije)

- (1) Škola je obavezna da vrši čuvanje ugovora i obrazaca o realizaciji ferijalne prakse za vrijeme školovanja učenika.
- (2) Sve podatke o realizaciji ferijalne prakse škola upisuje u Registar ferijalne prakse.
- (3) Na kraju školovanja škola je dužna učeniku izdati OB FP4 i OB FP5.

VI - ZAVRŠNE ODREDBE

Član 17.
(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 11-02-38-10096-7/2017
26. decembra 2017. godine

Sarajevo

Ministar
Prof. dr. Elvir Kazazović, s. r.

DNEVNIK FERIJALNE PRAKSE

Škola: _____

Učenik _____

Razred zvanje/zanimanje _____

Školska godina _____

Privredni Subjekt: _____

Datum: _____

Prvi dan

Opis poslova i radnih zadataka:

Drugi dan

Opis poslova i radnih zadataka

Treći dan

.

.

.

.

Petnaesti dan (deseti dan)

Opis poslova i radnih zadataka

Izvještaj koordinatora PS o radu učenika

Potpis učenika:

Potpis nastavnika

Mjesto i datum:

Memorandum škole

Mjesto i datum

U P I T

Poštovani,

Obraćamo Vam se s molbom za pomoć pri realizaciji Nastavnog plana i programa za učenike zvanja/zanimanja _____.

Naime po nastavnom planu i programu i Zakonu o srednjem obrazovanju, učenici imaju obavezu da obavljaju ferijalnu praksu.

Kako nam je u zajedničkom interesu posjedovanje kvalitetnih kadrova na tržištu rada i da učenici steknu kvalitetna znanja i vještine u praktičnom dijelu izabranog poziva, molimo Vas da prihvate i omogućite našim učenicima obavljanje ferijalne prakse u vašoj firmi.

Ukoliko prihvate ovaj zahtjev, o detaljima ćemo se naknadno dogоворити. S nadom da ćete imati razumijevanja i da ćete udovoljiti traženo, očekujemo dobru saradnju i Vaš odgovor.

S poštovanjem,

M.P.

Direktor/ica:

OBFP2

Na osnovu člana 62. Zakona o srednjem obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 23/17) ugovorne strane:

1. Škola: _____,
koju zastupa _____ s jedne strane,
2. Privredni subjekt _____,
kojeg zastupa _____, s druge strane i
3. Roditelj _____ zaključili su

U G O V O R

o izvođenju ferijalne prakse za školsku _____ godinu

Član 1.

Strane ovog Ugovora reguliraju uzajamna prva i obaveze u vezi izvođenja ferijalne prakse, a koja je propisana Zakonom o srednjem obrazovanju.

Ferijalna praksa treba dopuniti i usavršiti stičena znanja i vještine koje su se stekle u školi i formirati osobnost učenika, prije svega njegov stav prema poslu i upoznavanje sa stvarnim poslovnim svijetom.

Član 2.

Sadržaj i broj sati izvoditi će se prema važećem Pravilniku o ferijalnoj praksi u radnim prostorijama _____

a po rasporedu sati koje je utvrdila škola, pri čemu se ne smije remetiti proizvodni proces privrednog subjekta.

Član 3.

učenike _____ prihvata izvođenje ferijalne prakse za razreda, zvanja/zanimanja _____

Član 4.

Privredni subjekt _____ se obavezuje da će upoznati učenika s mjerama zaštite na radu i obavezno ih primjenjivati pri izvođenju ferijalne prakse.

Član 5.

_____ se obavezuje da će učeniku pružiti mogućnost da se prije svega upozna s radnim prostorom, pri čemu se mora pružiti uvid u organizacijske probleme i zadatke radnog mjesta.

_____ se dalje obavezuje da će učenicima (u okviru važećih odredbi za zaštitu na radu) dodjeljivati samo poslove koji služe izučavanju njihovog zanimanja, da će ih postupnim podučavanjem uvoditi u procese preduzeća, te da će ih upozoriti na posebne opasnosti od nezgoda. Predstavnicima škole/koordinatoru odobrava se pristup prostorijama u kojima učenici rade ili se zadržavaju, te je spreman za saradnju s ovim osobama.

_____ se obavezuje/ne obavezuje da će učeniku isplatiti novčanu naknadu od _____ KM.

Član 6.

Škola se obavezuje da će preko predstavnika škole/koordinatora pratiti redovitost učenika u pohadanju ferijalne prakse, te da će raditi na njihovom aktivnom i odgovornom odnosu izvršavanja datih obaveza.

Nakon odgovarajućih uputa učenici se moraju pridržavati propisa vezanih za preduzeće i svih propisa vezanih za zaštitu života i zdravlja, te su obavezni čuvati poslovne tajne.

Član 7.

Koordinator u privrednom subjektu se obavezuje da će u skladu sa nastavnim planom i programom i ovlaštenom osobom iz škole voditi evidenciju i dokumentaciju o vrednovanju učenika ferijalne prakse.

Član 8.

Nastale štete koje su učenici prouzročili rješavat će se u skladu sa zakonskim propisima, a druge eventualne sporove po ovom Ugovoru, ugovorne strane će rješavati međusobnim dogovaranjem.

Član 9.

Privredni subjekt se obavezuje da će osigurati odgovarajućeg koordinatora.

Član 10.

Ugovor prestaje važiti:

1. Po završetku školske _____ godine
2. Sporazumom između škole i privrednog subjekta
3. Neizvršavanjem ugovornih obaveza jedne od strana.

Član 11.

Ugovor je tripartitni između: škole, privrednog subjekta i roditelja.

Član 12.

Ugovor se sastavlja u tri primjerka od kojih svaka strana zadržava po jedan primjerak.

Škola:

Broj:

Datum:

Roditelj:

Privredni subjekt:

Broj:

Datum:

Datum:

Škola

Broj:

Datum:

P O T V R D A

Ovim potvrđujemo da je učanik/ca _____ razred,
zanimanje/zvanje _____ rasporeden/a u _____
_____, za obavljanje ferijalne prakse i to za
slijedeće razdoblje: od _____ do _____ 20__ godine.

Koordinator:

M.P.

Direktor:

Molimo Vas da na kraju ferijalne prakse ovjerite ovu potvrdu i pošaljete na adresu škole ili
predate koordinatoru iz škole.

OBFP4

P O T V R D A

_____ potvrđuje da je učenik/ca

(privredni subjekt)

_____, razred _____ obavio/la ferijalnu praksu

u našoj firmi od _____ do _____ 20 _____ godine.

Datum:

M.P

Direktor:

OBFP5